

# GEOGRAFIJA



EKSTERNA PROVJERA ZNANJA UČENIKA NA KRAJU III CIKLUSA OSNOVNE ŠKOLE

## UPUTSTVO

TEST IZ GEOGRAFIJE TRAJE 70 MINUTA.

Maksimalan broj bodova je **100**.  
Netačno riješen ili neurađen zadatak **ne donosi negativne poene**.

**Na ispitu nije dozvoljeno sljedeće ponašanje:**

- lažno predstavljanje,
- otvaranje ispitnih zadataka prije dozvoljenog vremena,
- ometanje drugih učenika,
- korišćenje nedozvoljenog pribora,
- unošenje jela na ispit (dozvoljena je samo voda),
- nepoštovanje znaka za završetak ispita.

**Dozvoljen pribor je:** grafitna olovka i gumica, hemijska olovka i korektor.  
**Učenikov rad mora biti napisan hemijskom olovkom.**



**1.**

**Odredi se prema tvrdnjama:**

Zaokruži (T) ako misliš da je tvrdnja tačna, odnosno (N) ako misliš da je tvrdnja netačana.

- A. Mrtvo more je najveća depresija na Zemlji
- B. Marijanski rov je najdublji dio svetskog okeana
- C. Biogradsko jezero je kriptodepresija
- D. Kaspijsko jezero je slano

<b>T</b>	<b>N</b>

4 boda

**2.**

**Povežite pojmove (jedan pojam je viška):**

- |               |                       |
|---------------|-----------------------|
| 1. Litosfera  | A. Vodenim omotač     |
| 2. Hidrosfera | B. Živim omotač       |
| 3. Atmosfera  | C. Gasovitim omotač   |
| 4. Biosfera   | D. Vazdušnim omotač   |
|               | E. Stjenovitim omotač |

- 1. \_\_\_\_\_
- 2. \_\_\_\_\_
- 3. \_\_\_\_\_
- 4. \_\_\_\_\_

4 boda

**3.**

**Voda koja se nalazi u vodonosnom sloju zove se:**

- A. Vrulja
- B. Izvor
- C. Izdan

1 bod

**4.**

**Kako se zove uski vijugavi zaliv prikazan na fotografiji:**



- A. Rijas
- B. Fjord
- C. Kanal

1 bod

**5.** Nabroj četiri spoljašnje sile koje mijenjaju reljef.

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_

4 boda

**6.** Upiši značenje navedenih pojmova:


**POJMOVI:**

**ZNAČENJE:**

1. Geografski nazivi ili \_\_\_\_\_
2. Mrtvaja ili \_\_\_\_\_
3. Meridijan ili \_\_\_\_\_
4. Kosmos ili \_\_\_\_\_
5. Asteroid ili \_\_\_\_\_

5 bodova

**7.** Odredi geografsku širinu i dužinu tačaka prikazanih na karti.



**GEOGRAFSKA ŠIRINA**


- Tačka A \_\_\_\_\_  
Tačka B \_\_\_\_\_  
Tačka C \_\_\_\_\_  
Tačka D \_\_\_\_\_

**GEOGRAFSKA DUŽINA**

- \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

8 bodova

**8.** Upiši pojmove prikazane na slici.



1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

*3 boda*

**9.** Šta je nizija?

\_\_\_\_\_

*1 bod*

**10.** Geografija je:

1. prirodna nauka
2. prirodna i društvena nauka
3. društvena nauka

*1 bod*

**11.** Dopuni rečenicu:

Voda zarobljena između dva vododrživa sloja je \_\_\_\_\_ izdan.

*1 boda*

**12.** Dopuni rečenicu:

Estavela je pukotina u kršu koja u kišnom period funkcioniše kao \_\_\_\_\_, a u sušnom kao \_\_\_\_\_. Najveća estavela u Crnoj Gori je \_\_\_\_\_ u \_\_\_\_\_ kraškom polju.

*4 boda*

**13.** Koja nebeska tijela se nazivaju zvjezdama repaticama?

1. Zvjezdoliki
2. Asteroidi
3. Komete

*1 boda*

**14.** Na karti Europe brojevima od 1 do 4 označena su velika poluostrva.  
Upiši njihove nazive na linijama koje su obilježene brojevima.



1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_

*4 boda*

**15.** Na karti Europe brojevima od 1 do 4 označena su dva okeana i dva veća mora.  
Na linijama koje su obilježene brojčano upiši njihove naziv



1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_

*4 boda*

**16.** Navedi države Skandinavije.

A. \_\_\_\_\_

B. \_\_\_\_\_

C. \_\_\_\_\_

3 boda

**17.** Na karti Azije brojevima su označene regije, upisati nazine regije na osnovu datih brojeva.



1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_

4. \_\_\_\_\_

5. \_\_\_\_\_

6. \_\_\_\_\_

6 bodova

**18.** Navedi po dvije rijeke.


A. U Kini: \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_.

B. U Indiji: \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_.

4 boda

**19.**

Na označenim teritorijama tamno zelene boje na karti Sjeverne Afrike upiši brojeve naznačenih država.



1. Zapadna Sahara
2. Maroko
3. Alžir
4. Tunis
5. Libija
6. Egipat
7. Sudan

7 boda

**20.**

Koja jezera čine sistem Velikih jezera u Sjevernoj Americi?

- A. \_\_\_\_\_  
B. \_\_\_\_\_  
C. \_\_\_\_\_

- D. \_\_\_\_\_  
E. \_\_\_\_\_

5 bodova

**21.**

Na nijemoj karti Južne Amerike brojevima označi oblasti koje predstavljaju glavne reljefne cjeline.



1. Amazonija
2. Pampasi
3. Andi

3 boda

## 22. Odgovori na pitanja vezana za Australiju.

- A. Ko su starosjedioci? \_\_\_\_\_
- B. Koji su prvi naseljenici? \_\_\_\_\_
- C. Koji je glavni grad? \_\_\_\_\_
- D. Kojoj životinjskoj vrsti pripada kengur? \_\_\_\_\_

4 boda

## 23. U sastav koje države je ušla Crna Gora (poveži pojmove sa vremenskom odrednicom. Jedan pojam je višak)

- A. poslijе raspada Jugoslavije.  
B. poslijе Prvog svjetskog rata Jugoslavija (SFRJ).  
C. poslijе Drugog svjetskog rata.

1. Kraljevina Seba, Hrvata i Slovenaca  
2. Socijalistička Federativna Republika  
3. Srbija i Crna Gora  
4. Republika Crna Gora

- A. \_\_\_\_\_  
B. \_\_\_\_\_  
C. \_\_\_\_\_

3 boda

## 24. Dopuni rečenicu:

- A. Ako je Nikšić primjer prelazne klime, koji crnogorski grad je tipičan predstavnik izmijenjeno-sredozemne klime? \_\_\_\_\_
- B. Ukoliko su u igri asocijacija zadate riječi – crnogorska rijeka, „suza Evrope”, drugi kanjon svijeta – koje je rješenje asocijacije? \_\_\_\_\_

2 boda

## 25. Znakom + u svakoj koloni označi riječ koja narušava logički slijed.

- |           |                      |                   |                   |
|-----------|----------------------|-------------------|-------------------|
| a) Morača | b) Rijeka Crnojevića | c) Sveti Đorđe    | d) Crno jezero    |
| Zeta      | Lim                  | Gospa od Škrpjela | Biogradsko jezero |
| Bojana    | Ćehotina             | Volujica          | Plavsko jezero    |
| Piva      | Ibar                 | Otok              | Pivsko jezero     |

4 boda

**26.** Zaokruži tačan odgovor.

Najveće kraško polje u Crnoj Gori je:

- A. Cetinjsko polje
- B. Nikšićko polje
- C. Grahovsko polje

*1 bod*

**27.** Dopuni rečenice:

Crna Gora je donošenjem Deklaracije 19 \_\_\_\_\_. godine, postala prva ekološka država u svijetu.

Na njenoj teritoriji nalaze se 5 naconalnih parkova: \_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_.


*6 bodova*

**28.** Dopuni rečenice:

Kada kažemo da je neko jezero kriptodepresija, to znači da njegovo dno leži \_\_\_\_\_, a površina \_\_\_\_\_ morskog nivoa. Tipičan primjer takvog jezera u Crnoj Gori je \_\_\_\_\_.

*3 boda*

**29.** Na slici je prikaz ruže vjetrova Nikšića, a karakterističan je za još dva crnogorska grada. Koji su to gradovi?



A. \_\_\_\_\_


B. \_\_\_\_\_

*2 boda*

**30.** Koji grad u Crnoj Gori je proglašen ekološkom prijestonicom? \_\_\_\_\_

*1 bod*





## POPUNJAVA KOMISIJA ZA OCJENJIVANJE

Ukupan broj osvojenih bodova na testu: \_\_\_\_\_

Ocjena: \_\_\_\_\_

### KOMISIJA:

---

---

### GLAVNI OCJENJIVAČ:

---

Dana \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_. godine